

To: Earl Dodson
From: S. McAllister

93N/9E

840032

28-Nov-88

REEROCKS

MAY 1988 PRICES FOR OXIDE PRODUCTS (RED) IN \$ US

SAMPLES	METAL 30.00 30.00 50.00 30.00 0.00 0.00 200.00 1200.00 0.00 0.00														
	OXIDE 8.75 4.50 16.80 6.00 85.00 725.00 60.00 375.00 170.00 170.00														
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Yb		US \$/LB	US \$/TON	AU OZ/TON	
PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	ZREE	OF DRE	2000 LB	EQUIVALENT	
UG 7623 LD AMP	589	817	43	209	22	4	12	2	6	3	0.17%	0.06	110.80	0.245	
UG 7624 LD AMP	125	190	11	55	8	1	4	1	2	1	0.04%	0.01	27.30	0.060	
UG 7626 LD ee	238	342	20	115	15	3	8	1	4	2	0.07%	0.02	49.30	0.109	
UG 7627 LD AMP	173	270	14	77	9	1	4	1	2	1	0.06%	0.02	36.60	0.081	
UG 7628 LD ee	508	577	30	158	15	3	8	1	3	1	0.13%	0.04	83.18	0.184	
UG 7802 W2 AASD	16	25	2	9	2	1	1	1	1	1	0.01%	0.00	6.00	0.013	
UG 7809 W2 ee	42	82	6	43	9	2	5	1	4	2	0.02%	0.01	15.02	0.033	
UG 7812 W2 QZ	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0.00%	0.00	3.26	0.007	
UG 7813 W2 THOR	1323	2655	174	1055	104	20	46	5	15	6	0.54%	0.17	349.78	0.774	
UG 7821 W2 APL	220	350	22	124	19	3	9	2	8	6	0.08%	0.03	52.24	0.116	
UG 7830	26	63	5	39	10	2	5	1	5	2	0.02%	0.01	12.58	0.028	
UG 7837 LD ee	606	749	38	195	20	3	8	1	2	2	0.16%	0.05	102.40	0.227	
UG 7842 LD QMP	1174	1959	103	461	44	7	20	2	6	3	0.38%	0.12	238.74	0.528	
UG 7844	13	23	1	5	2	1	1	1	1	1	0.00%	0.00	5.36	0.012	
UG 7848 L MAF	3165	6158	442	2796	336	54	128	14	30	7	1.31%	0.43	856.14	1.894	
UG 7850 L ee	1299	2068	116	690	82	13	31	4	8	3	0.43%	0.14	277.02	0.613	
UG 7851 L SYN	952	1085	47	244	23	5	13	1	2	1	0.24%	0.07	149.16	0.330	
UG 7909 L ee	551	865	48	250	25	3	11	1	4	2	0.18%	0.06	111.56	0.247	
UG 7923	628	1112	68	411	68	2	29	3	9	3	0.23%	0.08	154.66	0.342	
UG 50 L AMP	25050	36220	1675	7361	4674	63	193	30	77	18	7.54%	2.22	4434.56	9.811	
UG 7831 LD AMP	1518	2175	114	583	59	8	31	4	12	5	0.45%	0.14	289.96	0.642	
?															
UG 7911 L AMP	22350	25300	1252	5800	506	44	284	25	50	21	5.56%	1.75	3505.80	7.756	
?															
UG 7843 LD QMP	1125	1531	80	418	36	7	19	2	7	5	0.32%	0.10	204.84	0.453	
UG 7625 LD ee	2621	2917	134	680	52	9	30	3	7	3	0.65%	0.20	405.68	0.898	
UG 7910 L ee	1826	2577	143	819	84	12	35	3	8	3	0.55%	0.17	348.82	0.772	
UG 7823 W2 ee	436	739	46	260	29	5	12	2	4	2	0.15%	0.05	100.30	0.222	
UG 7816 W2 RED	2318	4215	261	1458	147	23	59	7	16	5	0.85%	0.27	545.96	1.208	
UG 24 W2 AASD	13142	15707	1574	8207	3929	78	1	17	37	16	4.27%	1.21	2421.96	5.358	
UG 1 U CG	5929	6529	708	4369	3643	10	97	24	58	1	2.14%	0.59	1176.82	2.604	